

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	17. II 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-2/14-1/14
VEZA:	
EPA:	404 XXV
SKRAĆENICA:	
PRILOG:	

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**N/R g-dina Ranka Krivokapića, predsjednika**

Podgorica, 12. februar 2014. godine

U skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo amandmane na  
**Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih  
partija**

### AMANDMAN 1

**U članu 5 Predloga zakona poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:**

"U članu 16 dodaje se novi stav 5 koji glasi:

"Politička partija je dužna, odmah po saznanju o uplati sredstava od strane lica iz stava 4 ovog člana, odnosno dostavljanja dokaza od strane nadležnog organa da se radi o licima iz stava 4, da obavijesti Državnu izbornu komisiju i primljene priloge uplati na račun državnog budžeta u roku od 7 dana od dana pribavljanja dokaza od strane nadležnog organa da se radi o licima iz stava 4."

### Obrazloženje

Na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet razmatrani su amandmani DPS-a i SDP-a kojim se dodatno pojašnjava stav 1 predloga zakona, čime se preciznije definiše obaveza političke partije da po saznanju o postojanju ovakve uplate obavijesti Državnu izbornu komisiju i primljene priloge uplati na račun državnog budžeta u roku od 7 dana. Na ovaj način izvršeno je uskladivanje sa dijelom amandmana oba poslanička kluba.

### AMANDMAN 2

**Član 6 Predloga zakona mijenja se i glasi:**

"Poslije člana 16 dodaje se novi član 16a koji glasi:

**,,Zabrana donacija državi i jedinicama lokalne samouprave**

### Član 16a

U periodu od dana raspisivanja do dana održavanja parlamentarnih ili predsjedničkih izbora, kao i mjesec dana nakon izbora, zabranjeno je fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima da doniraju materijalna i druga sredstva državi ili jedinici lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima ili privrednim društavima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Izuzetno, dozvoljene su donacije od strane EU, međunarodnih organizacija i drugih država ukoiko su one dogovorene u periodu prije raspisivanja izbora.

Zabrane iz stava 1 odnose se na lokalnu samoupravu, javna preduzeća, javne ustanove i privredna društva čiji je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave kada se održavaju lokalni izbori u toj lokalnoj samoupravi."

### **Obrazloženje**

Na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet razmatrani su amandmani DPS-a i SDP-a kojim se dodatno pojašnjava predloženi član na način što se definiše ustanovljavanje izuzetka pa će se dozvoliti donacije od strane EU, međunarodnih organizacija i drugih država ukoiko su one dogovorene u periodu prije raspisivanja izbora. Takođe, predviđeno je da se zabrane iz stava 1 odnose na lokalnu samoupravu javna preduzeća, javne ustanove i privredna društva čiji je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave kada se održavaju lokalni izbori u toj lokalnoj samoupravi a na cijelu teritoriju ako se održavaju parlamentarni ili predsjednički izbori.

### **AMANDMAN 3**

**U članu 10 Predloga zakona, kojim se poslije člana 19 osnovnog zakona dodaju novi članovi 19a, 19b, 19c, 19d i 19e u novododatom članu 19a stav 3 briše se.**

**U novododatom članu 19c st. 3 i 6 brišu se.**

**U novododatom članu 19e stav 2 briše se.**

### **Obrazloženje**

Vrši se usklađivanje sa zahtjevom SDP-a da se informacije iz ovog člana dostavljaju Državnoj izbornoj komisiji i nadležnom radnom tijelu Skupštine, ali ne i da se objavljaju na internet stranici i proaktivno učine dostupnim, zbog moguće povrede prava na privatnost. Uklanja se proaktivno objavljivanje informacija na internetu koje je propisano novim članovima 19a, 19c i 19e.

### **AMANDMAN 4**

**Član 12 Predloga zakona mijenja se i glasi:**

**Član 21 mijenja se i glasi:**

„Zabranjeno je javno oglašavanje zapošljavanja ili zapošljavanje lica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave od dana raspisivanja do dana održavanja izbora i mjesec dana nakon održavanja izbora.

Zabrana iz stava 1 odnosi se na lokalnu samoupravu, organe lokalne samouprave, lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove ili privredna društva čiji je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave ili država ili kada se održavaju lokalni izbori u toj lokalnoj samoupravi.

Zabrane iz stava 1 važe za sve navedene subjekte na teritoriji Crne Gore kada se održavaju parlamentarni ili predsjednički izbori, ili lokalni izbori ako na tim izborima pravo glasa ima najmanje 20% birača od ukupno upisanih u birački spisak.

Zabranjeno je zaključivanje svih ugovora o radu koje propisuje zakon o radu uključujući i posebne ugovore o radu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, i mjesec dana poslije održavanja izbora, uključujući i:

- 1) ugovor o radu na određeno;
- 2) ugovor o radu direktora;
- 3) ugovor o radu za obavljanje poslova sa povećanim rizikom;
- 4) ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom;
- 5) ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće;
- 6) ugovor o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu;
- 7) ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
- 8) ugovor o izradi predmeta i pružanju usluga;
- 9) ugovori kojim se definiše volonterski rad;
- 10) ostali razni ugovori o djelu.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora moguće je zaključivati samo ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora moguće je zaključivati ugovore o radu na određeno vrijeme za hotelsko-turistička preduzeća sa vlasničkim udjelom države ili jedinice lokalne samouprave, kako bi se zapošljavanje sezonske radne snage za potrebe turizma odvijalo nesmetano.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, i mjesec dana poslije održavanja izbora, zabranjeno je mijenjanje ugovora o radu, osim transformacije ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme, za lica koja su već zaposlena u državnim i lokalnim organima, institucijama i preduzećima, kako bi se izbjeglo vršenje pritiska na ta lica da glasaju za neku koaliciju, političku partiju ili kandidata kroz njihovo raspoređivanje na bolja ili lošija radna mjesta, dislociranja i drugo.

Zabranjeno je angažovanje, u toku radnog vremena, na aktivnostima izborne kampanje državnim i javnim funkcionerima i zaposlenima u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Zabranjeno je zaposlenima iz stava 6 ovog člana prikupljanje potpisa za političke partije u službenim prostorijama.

### **Obrazloženje**

Izvšeno je usklajivanje sa primjedbama DPS-a i SDP-a vezano za proces zapošljavanja. Tako, predviđeno je da ako se samo u jednoj opštini održavaju izbori, samo u toj opštini je zapošljavanje zabranjeno. Sa druge strane, ako se održavaju parlamentarni ili predsjednički izbori, ili izbori opština kojima je obuhvaćeno 20% ili više ukupnog biračkog tijela na nivou države, zabranjuje se zapošljavanje na nivou cijele Crne Gore.

## **AMANDMAN 5**

**U članu 13 Predloga zakona, kojim se poslije člana 21 osnovnog zakona dodaje novi član 21a, u novododatom članu 21a u stavu 2 poslije riječi „Budžet Crne Gore” zarez se zamjenjuje tačkom a riječi „i to budžetskoj jedinici „Državna izborna komisija”” brišu se.**

### **Obrazloženje**

Prema prijedlogu DPS-a, ovim se amandmanom precizira da se sredstva ostvarena kroz ništave odluke vraćaju direktno u državni budžet a ne da idu u budžet Državne izborne komisije.

## **AMANDMAN 6**

**U članu 14 Predloga zakona član 29 mijenja se i glasi:**

**„Nadzor i kontrolu nad sprovodenjem ovog zakona vrši Državna izborna komisija.  
Državna revizorska institucija vrši reviziju, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.  
Državna revizorska institucija vrši reviziju konsolidovanih računa političkih partija čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.”**

### **Obrazloženje:**

Predloženim amandmanom prihvata se stav koji je predstavnik Državne revizorske institucije iznio na 44. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koja je održana 11. februara 2014. godine.

## **AMANDMAN 7**

**U članu 15 Predloga zakona, kojim se poslije člana 29 osnovnog zakona dodaju čl. 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h i 29i u novododatom članu 29e stav 4 mijenja se i glasi:**

**„Svakom administrativnom saslušanju pored lica koje se saslušava mora biti prisutan sekretar i najmanje jedan član Državne izborne komisije.”**

### **Obrazloženje:**

Imajući u vidu činjenicu da se može očekivati veliki broj administrativnih saslušanja, potrebno je omogućiti da pored sekretara na saslušanja bude prisutan još jedan član Državne izborne komisije.

## **AMANDMAN 8**

**U članu 16 Predloga zakona, kojim se poslije člana 32 osnovnog zakona dodaje novi član 32a, poslije novododatog člana 32a dodaje se novi član koji glasi:**

### **"Zaštita podataka o ličnosti**

#### **Član 32b**

Na prikupljanje, obradu i korišćenje svih podataka koje tretira ovaj Zakon primjenjuju se propisi kojima se uređuje slobodan pristup informacijama, zaštita ličnih podataka i informaciona bezbjednost.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će u svakom konkretnom slučaju utvrditi obim podataka koji se shodno zakonu mogu učiniti javno dostupnim."

#### **Obrazloženje:**

Ovim amandmanom se dodatno propisuje obaveza primjene zakona kojima se uređuje slobodan pristup informacijama, zaštita ličnih podataka i informaciona bezbjednost prilikom objave podataka, te se propisuje da će se u svakom konkretnom slučaju utvrditi obim podataka koji se shodno zakonu mogu učiniti javno dostupnim.

#### **Poslanici:**

Azra Jasavić  
Goran Danilović  
Neven Gošović